

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 27 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 54 stav 1 tačka 32 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 08/19), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 30. juna 2021. godine, donijela je –

ETIČKI

kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice

I. PREDMET I OPŠTA NAČELA

Predmet etičkog kodeksa

Član 1

Predmet etičkog kodeksa (u daljem tekstu: kodeks) je:

- 1) Definisane etičkih standarda ponašanja na koje se obavezuju izabrani predstavnici i funkcioneri lokalne samouprave Glavnog grada u obavljanju funkcija;
- 2) Upoznavanje građana sa ponašanjem koje imaju pravo da očekuju od izabranih predstavnika i funkcionera lokalne samouprave Glavnog grada.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom kodeksu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Pojam izabranog predstavnika i funkcionera

Član 3

U smislu ovog kodeksa, izabrani predstavnik i funkcioner lokalne samouprave Glavnog grada je odbornik, predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine Glavnog grada, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, glavni administrator i svako izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave, posebnim i stručnim službama Glavnog grada, kao i u javnim službama čiji je osnivač Glavni grad (u daljem tekstu: izabrani predstavnik i funkcioner).

Poštovanje zakona i prednost javnog interesa nad privatnim

Član 4

Izabrani predstavnik i funkcioner obavlja svoju funkciju po zakonu, drugim propisima i opštim aktima.

Izabrani predstavnik i funkcioner u obavljanju funkcije postupa isključivo u javnom interesu, a ne u svom ličnom, privatnom, grupnom ili stranačkom interesu.

Način obavljanja javne funkcije

Član 5

Izabrani predstavnik i funkcioner obavlja javnu funkciju savjesno, odgovorno i nepristrasno, uz otvorenost i odgovornost za svoje odluke i postupke.

Izabrani predstavnik i funkcioner se angažuje u unapređenju rada lokalne samouprave.

Tokom svog mandata, kao i u obavljanju funkcije ili u privatnom životu izabrani predstavnik i funkcioner ponaša se dostojno funkcije koju obavlja.

Odnos prema drugim izabranim predstavnicima, funkcionerima, zaposlenima i građanima

Član 6

U obavljanju funkcije, izabrani predstavnik i funkcioner poštuje prava drugih izabranih predstavnika, funkcionera, zaposlenih i građana.

Izabrani predstavnik i funkcioner je dužan da u vršenju svake službene radnje poštuje načelo jednakosti građana pred zakonom, a posebno u postupku rješavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih subjekata.

U vršenju poslova izabrani predstavnik i funkcioner ne smije dovoditi u povlašćeni, odnosno neravnopravan položaj građanina u ostvarivanju njegovih prava i obaveza, po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, društvenog ili etničkog porijekla, veze sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pola, promjene pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika, zdravstvenog stanja, invaliditeta, starosne dobi, imovnog stanja, bračnog ili porodičnog stanja, pripadnosti grupi ili pretpostavke o pripadnosti grupi, političkoj partiji, sindikalnoj ili drugoj organizaciji, kao i po osnovu drugih ličnih svojstava.

Izabrani predstavnik i funkcioner ne smije da podstiče niti pomaže druge izabrane predstavnike, funkcionere i zaposlene da prilikom vršenja svojih dužnosti, krše pravila ponašanja uspostavljena ovim kodeksom.

Izabrani predstavnik i funkcioner javno ukazuje na sve slučajeve nezakonitog ponašanja ili ponašanja suprotnog pravilima i principima ovog kodeksa.

II. STANDARDI U OBAVLJANJU FUNKCIJE

1. Opšti princip

Član 7

Izabrani predstavnik i funkcioner dužan je da poštuje i pridržava se zakona i drugih propisa.

2. Ponašanje izabranog predstavnika i funkcionera

Nespojivost nadzornih funkcija

Član 8

Izabrani predstavnik i funkcioner se izuzima iz rada organa i tijela ukoliko isti vrše nadzor nad njegovim radom.

Izabrani predstavnik i funkcioner ne učestvuje u radu organa i tijela nad kojim vrši nadzor po službenoj dužnosti.

Odlučivanje

Član 9

Pri odlučivanju, izabrani predstavnik i funkcioner u najvećoj mogućoj mjeri uvažava stavove građana iznijete u javnoj raspravi ili kroz druge vidove učešća.

Izabrani predstavnik i funkcioner pri odlučivanju se uzdržava od ostvarivanja bilo kakve posredne ili neposredne lične koristi ili omogućavanja ostvarivanja ličnih ili privatnih interesa pojedinaca ili grupa.

Obrazlaganje odluke

Član 10

Izabrani predstavnik i funkcioner će za svaku svoju odluku dati obrazloženje kada građani od njega to traže, uz navođenje svih činjenica i okolnosti na kojima je ta odluka zasnovana, a posebno koji propisi su primijenjeni.

U nedostatku pravila i propisa, obrazloženje odluke će obuhvatiti elemente kao što su ukazivanje na njenu svrsishodnost, pravičnost i saglasnost sa javnim interesom.

Borba protiv korupcije

Član 11

U dijelu koji se odnosi na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, te dijelu koji se odnosi na poklone, sponzorstva i donacije, kao i izvještaj o prihodima i imovini, izabrani predstavnik i funkcioner je dužan da se pridržava i poštuje obaveze i ograničenja iz zakona kojim se uređuje spječavanje korupcije.

Izabrani predstavnik i funkcioner se u obavljanju funkcije uzdržava od bilo kakvog ponašanja koje bi po važećem krivičnom pravu, moglo da se okarakteriše kao koruptivno ponašanje.

Izabrani predstavnik i funkcioner se aktivno angažuje u borbi protiv svih oblika korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada.

3. Budžetska i finansijska disciplina

Upravljanje i korišćenje javnih sredstava

Član 12

U upravljanju i korišćenju javnih sredstava, izabrani predstavnik i funkcioner postupa sa pažnjom dobrog domaćina.

Izabrani predstavnik i funkcioner se pridržava budžetske i finansijske discipline koja obezbjeđuje ispravno upravljanje javnim prihodima, na način regulisan važećim propisima.

Izabrani predstavnik i funkcioner ne preduzima ništa što bi moglo dovesti do toga da se budžetska sredstva koriste nenamjenski, posredno ili neposredno u privatne svrhe.

Saradnja u sprovođenju mjera nadzora

Član 13

Izabrani predstavnik i funkcioner ne smije da ometa primjenu bilo koje na propisu zasnovane mjere nadzora od strane organa unutrašnje ili spoljašnje kontrole.

Izabrani predstavnik i funkcioner dužan je da se pridržava svake privremene ili konačne odluke tih organa.

III. ODNOSI PREMA ZAPOSLENIMA

Uzorno ponašanje

Član 14

Izabrani predstavnik i funkcioner je dužan da svojim ponašanjem predstavlja dobar uzor svim zaposlenima u organima lokalne uprave, posebnim i stručnim službama Glavnog grada, kao i u javnim službama čiji je osnivač Glavni grad.

Zapošljavanje i raspoređivanje

Član 15

Funkcioner prilikom zapošljavanja, raspoređivanja i unapređivanja zaposlenih donosi odluku u skladu sa propisima, koja je isključivo zasnovana na njihovoj stručnosti i profesionalnoj sposobnosti i u skladu sa ciljevima, mogućnostima i potrebama službe.

Poštovanje uloge zaposlenih

Član 16

Izabrani predstavnik i funkcioner se sa poštovanjem odnosi prema zaposlenima u lokalnoj samoupravi i ne smije uticati na njih da nezakonito postupaju, niti da službeno preduzmu ili da

propuste da preduzmu bilo šta čime bi se omogućila, njemu ili drugim pojedincima ili grupama, posredna ili neposredna privatna korist.

Ostvarivanje i unapređenje uloge zaposlenih

Član 17

Izabrani predstavnik i funkcioner nastoji da obezbijedi da se uloga i zadaci zaposlenih u lokalnoj samoupravi ostvaruju u potpunosti.

Izabrani predstavnik i funkcioner preduzima i podstiče mjere i aktivnosti koje doprinose unapređenju funkcionisanja organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, službi i drugih organa i organizacija Glavnog grada za čiji rad je odgovoran i za motivaciju zaposlenih koji taj rad obavljaju.

Izabrani predstavnik i funkcioner lokalne samouprave je dužan da unapređuje svoja znanja i stručnost, kao i da stvori uslove za unapređenje znanja i stručnosti zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

IV. ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Javnost rada

Član 18

Izabrani predstavnik i funkcioner nastoji da obezbijedi javnost svog rada, kao i funkcionisanja službi i organa za čiji rad je odgovoran.

Izabrani predstavnik i funkcioner dužan je da odgovori na svaki javno izrečeni zahtjev koji se odnosi na obavljanje njegove funkcije, obrazloženje njegovih postupaka ili funkcionisanje službi i organa za čiji rad je odgovoran.

Odnosi sa medijima

Član 19

Izabrani predstavnik i funkcioner, dužan je da, tačno i blagovremeno odgovara na sve zahtjeve medija za davanje informacija u vezi sa obavljanjem svoje funkcije, ali ne smije pružiti ni jednu povjerljivu službenu informaciju ili informaciju koja se tiče privatnog života trećih lica, u skladu sa zakonom.

Izabrani predstavnik i funkcioner treba da podstiče sve mjere koje imaju za cilj unapređenje medijskog praćenja njegovog rada i funkcionisanja organa i javnih službi za čiji rad je odgovoran.

V. PRIMJENA KODEKSA

Pisana izjava o pridržavanju kodeksa

Član 20

Izabrani predstavnik i funkcioner, nakon donošenja odnosno upoznavanja sa kodeksom, daje pisanu izjavu da je spreman da se rukovodi i pridržava njegovih odredaba.

Upoznavanje javnosti sa sadržinom kodeksa

Član 21

Izabrani predstavnik i funkcioner promoviše kodeks među zaposlenima u lokalnoj samoupravi Glavnog grada, u javnosti i medijima, s ciljem unapređenja svijesti o principima kodeksa i značaja njegovog pridržavanja u funkcionisanju lokalne samouprave.

Obezbjeđivanje primjene kodeksa

Član 22

Radi praćenja primjene kodeksa Skupština Glavnog grada osniva Etičku komisiju za izabrane predstavnike i funkcionere.

Odlukom o osnivanju Etičke komisije iz stava 1 bliže se utvrđuju prava i dužnosti, sastav, način rada, izvještavanje i druga pitanja od značaja za njen rad i za primjenu kodeksa.

Objavljivanje

Član 23

Kodeks se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi", na oglasnoj tabli organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, posebnih, stručnih i javnih službi, kao i na internet stranici Glavnog grada.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Član 24

Danom stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje da važi Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravu Glavnog grada-Podgorice ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 16/10 i 33/17).

Stupanje na snagu

Član 25

Ovaj etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 02-016/21-623

Podgorica, 30. juna 2021. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE

**PREDSJEDNIK,
dr Đorđe Suhih**